

Rehistrasyon sa Seminary

Mga opsyon sa rehistrasyon sa seminary: (1) kompletuha kini nga porma o (2) morehistro pinaagi sa internet [online] diha sa seminary.lds.org/register.

Pahinumdrom: Ang mga estudyante sa released-time [human sa klase sa eskwelahan] nga programa kinahanglang maglakip og released time sa ilang mga iskedyul sa eskwelahan.

Impormasyon sa estudyante Palihug isulat og klaro nga minolde.

Ngalan (ngalan, apelyido sa mama, apelyido)		Gustong gamiton nga ngalan	Gustong gamiton nga pinulongan
Petsa sa pagkatawo (adlaw, bulan, tuig)		Ward o branch	Stake o district
Gender ☐ Lalaki ☐ Babaye	Relihiyon ☐ LDS ☐ Lain	Ang-ang [grade] sa eskwelahan sa sunod tuig	Seminary ug eskwelahan nga gitambungan

Impormasyon sa Una nga Kontakon (Ginikanan o Tigbantay)

Ngalan (ngalan, apelyido)		Email address	
Mailing address	Siyudad	Estado o probinsya	Postal code Nasud
Telepono sa balay	Cellphone	Telepono sa gitrabahoan	
Numero sa text message	Nasud diin gihimo ang mensahe sa text	Gusto nga opsyon sa pagkontak ☐ Balay ☐ Trabaho ☐ Cellphone ☐ Text ☐ Email ☐ Ayaw pagkontak	

Impormasyon sa Ikaduha nga Kontakon (Ginikanan o Tigbantay)

Ngalan (ngalan, apelyido)		Email address	
Mailing address	Siyudad	Estado o probinsya	Postal code Nasud
Telepono sa balay	Cellphone	Telepono sa gitrabahoan	
Numero sa text message	Nasud diin gihimo ang mensahe sa text	Gusto nga opsyon sa pagkontak ☐ Balay ☐ Trabaho ☐ Cellphone ☐ Text ☐ Email ☐ Ayaw pagkontak	

Mga Pirma Ang pagpirma niining porma sa rehistrasyon nagpamatuod sa imong pag-uyon sa kasabutan sa ubos.

Estudyante	Petsa
Ginikanan o (tigbantay)	Petsa

Kasabutan

Pagtugot nga Moapil sa Seminary

Ang pag-apil sa seminary usa ka kahigayunan, ug gi-welcome namo kamo. Ikaw ug ang imong anak (sa tiningub "kamo") miuyon ug mitugot nga moapil sa mga panaghisgutan, mga kalihokan, ug mga klase sa seminary, lakip na, kon nag-enrol ka og released-time seminary [human sa klase sa eskwelahan nga seminary], sulod sa usa ka klase atol sa ting-eskwela. Miuyon ka nga motuman sa mga polisiya sa seminary (lakip ang mga kinahanglanon sa regular nga untop nga pagtambong sa mga klase) ug miuyon usab nga ang Seminaries and Institutes of Religion, usa ka departamento sa Korporasyon sa Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug sa kaubanan nga legal nga mga organisasyon niini (sa tiningub "kami") dili responsable sa bisan unsang kadaot nga mahimong moresulta gumikan sa imong kapakyas sa pagtuman niini nga mga polisiya.

Polisiya bahin sa Privacy sa Impormasyon sa Estudyante

Miuyon ka nga mahimo kaming mokolekta ug moproseso sa imong personal nga impormasyon gikan niining porma ug gikan sa imong membership record (kon miyembro ka sa Simbahan ni Jesukristo sa mga

Santos sa Ulahing mga Adlaw) alang sa mga katuyoan nga may kalabutan sa imong pag-enrol ug pag-apil sa seminary ug sa pagtubag sa mga pangutana o mga problema nga posibleng motumaw samtang naa ka sa seminary. Nasabtan nimo nga ang imong personal nga impormasyon mahimong ibalhin ngadto sa punoang buhatan sa Simbahan sa Estados Unidos, ug miuyon ka niini nga pagbalhin, kon gikinahanglan. Ang imong personal nga impormasyon mahimong magpabilin sa walay gitakda nga panahon isip kabahin sa permanente nga rekord sa kasaysayan sa Simbahan. Dili gayud namo ibaligya ang imong impormasyon. Naggamit kami og teknikal ug organisasyunal nga mga pamaagi sa pagpapanalipod sa personal nga impormasyon nga among madawat batok sa pagkawala, sayop nga paggamit, ug dili awtorisado nga pag-usab ug sa pagpapanalipod sa pagka-kompidensyal niini.

Mga research study ug mga survey: Kon hangyoon ka nga moapil sa usa ka research study o survey, imong nasabtan nga ang pag-apil boluntaryo ra gayud ug nga mahimo kang moundang bisan unsang orasa. Ang bisan unsang personal nga impormasyon nga imong ihatag isip kabahin sa usa ka research study (panangliton, email address o numero sa mobile phone) gamiton lamang alang sa katuyoan sa pagkontak nimo bahin sa

Rehistrasyon sa Seminary—gipadayon

pag-apil sa umaabut nga mga pagtuon o mga survey. Mahimong dili nimo dawaton ang maong mga pagkontak.

Pagtugot nga Mahimong Gamiton ang Hulagway

Basin duna mi okasyon nga kuhaan ka namo og video o i-rekord ka agig koneksyon sa seminary. Ang posible nga paggamit maglakip, apan dili limitado sa, mga kalihokan sa distance learning, training sa magtutudlo, ug mga litrato o mga video diha sa mga yearbook, mga fireside, mga bulletin board, mga website, o social media. Niini nga katuyoan, imong gisangon ug dili mabakwi nga gihatag kanamo ang katungod ug pagtugot sa paggamit ug—sa walay kinutuban sa panahon, gidaghanon, pinulongan, hiyograpiya, ug media (lakip na ang wala mahibalo karon ug umaabut nga media)—mo-reproduce, moapud-apod, mo-display, mo-perform, mohimo og mga derivative work [gikan sa bag-ong mga produkto], o sublicense sa bisan unsang mga hulagway o mga recording nga gihimo bahin nimo nga may kalabutan sa seminary. Imo kaming gitugutan sa paggamit o pagrekord sa imong ngalan, tingog, hulagway, litrato, ug performance; sa pag-interbyu nimo ug pag-record sa imong interbyu; ug sa pagkopya, pag-reproduce, pagpahiangay, pag-edit, ug pag-summarize sa bisan unsang pagrecord aron gamiton sa kaugalingon namong diskresyon. Imong gitugutan ang pag-reproduce, pagbaligya, copyright, pag-exhibit, pagsibya, elektronik nga pagtipig, ug pag-apud-apod sa mga hulagway o mga recording nga walay limitasyon, sa kaugalingon namong diskresyon. Sa ingon imo kaming gitugutan sa bisan unsa ug sa tanang tulubagon tungod sa maong paggamit ug pagmantala, ug imong gi-waive ang bisan unsang katungod nga mabayaran alang sa bisan unsang butang nga nahisgutan na.

Polisiya bahin sa Paggamit sa Internet

Mihatag kami og daghang elektronik nga kapanguhaan aron makaapil ka sa seminary. Mahimo kang modesisyon nga mogamit niining mga kapanguhaan, apan kon imong buhaton, imong gidawat ang mosunod nga mga kondisyon:

Kon mo-access ka sa internet gamit ang among mga pasilidad, ekipo, o wireless technology, mahimong mokolekta kami og impormasyon gikan sa imong web browser. Kini nga impormasyon mahimong maglakip sa imong IP address, matang sa browser, operating system, sa gusto nimong pinulongan; sa bisan unsa nga referring web page nga imong gibisitahan sa wala pa ka moabut sa among site; sa petsa ug oras sa matag pagbisita, ug sa impormasyon nga imong gipangita sa among mga site. Mogamit usab kami og cookies ug mga clear GIF aron sa pagkolekta og impormasyon pinaagi sa internet. Mahimo nimong usbon ang imong setting sa web browser aron mahunong ang pagdawat og cookies o aron mapahibalo ka sa dili pa modawat og cookie gikan sa mga site nga imong bisitahan. Kon imong i-configure ang setting sa imong web browser nga dili ka na modawat og cookies o mga clear GIF, hinoon, basin dili ka makagamit sa ubang seksyon o mga function sa among mga site.

Ang mga website, software, content, mga server, ug uban pang teknolohiya ug mga materyal nga among gigamit aron ma-deliver ang mga programa sa seminary ("Seminary Tools") nga among gipanag-iya ug kami ang nagdumala. Mahimo nga among i-monitor ang tanang komunikasyon (email, mga mensahe sa text, social media, ug uban pa) nga

naggamit o nahitabo sulod sa Seminary Tools alang sa dili angay o ilegal nga content ug mahimo kining ipadala ngadto sa eklesyastikal nga mga lider o sa mga opisyal nga nagpatuman sa balaod kon gikinahanglan aron maprotektahan ang mga estudyante ug ang mga interes sa Simbahan. Miuyon ka niining pag-monitor ug pagpadala. Bisan kon mahimo namong i-monitor ang ubang komunikasyon, dili namo ma-monitor ang tanang komunikasyon. Ang elektronik nga mga komunikasyon dili luwas. Dili kami makagarantiya nga dili ka ma-expose sa dili maayong mga mensahe, materyal, mga virus, o ubang malware. Ang mga mensahe nga naglangkob og dili angay nga content mahimong ma-delete nga dili ipahibalo ug mahimong dili mapadala sa gitumong nga modawat. Miuyon ka nga dili ka mopadala o mopadala pag-usab og bisan unsang mensahe nga malaw-ay, makadaut, ilegal, o masuk-anon o manghilabut o molapas sa mga katungod sa uban. Ang Seminary Tools mahimong gamiton lamang alang sa pakig-communicate sa ubang mga estudyante, mga magtutudlo, ug eklesyastikal nga mga lider mahitungod sa mga hilisgutan ug mga kalihokan nga dunay kalabutan sa ebanghelyo. Dili ka mahimong mag-download, moapud-apod pag-usab, o mo-post (pananglitan, sa YouTube o Facebook) sa bisan unsa nga text, hulagway, tukar, o video file gikan sa Seminary Tools.

Wala kami tulubagon sa bisan unsang kadaut (lakip na ang pagkawala sa datos) tungod sa imong paggamit, o sa wala nimo paggamit, sa Seminary Tools o sa bisan unsang mga materyal o mga mensahe nga gihatag o sa ubang mga user o gi-link nga mga site. Ang Seminary tools gihatag nga "mao ra gihapon [as is]." Wala namo angkuna ang tanang gipahayag o gipasabut nga mga warranty, lakip na ang mga warranty sa ulohan, merchantability, ug pagkahaum alang sa partikular nga katuyoan. Wala kami mogarantiya nga ang pag-function sa seminary tools dili mabalda o walay sayop, nga ang mga depekto makorihian, o nga bisan unsang website o server nga nakapahimong available sa seminary tools walay mga virus o uban pang makadaut nga mga component.

Miscellaneous

Duna kay tulubagon sa pagtuman sa tanang balaod ug mga lagda sa imong dapit, apan kining Kasabutan gidumala sa mga balaod sa Estado sa Utah, USA, nga dili makaapekto sa mga baruganan sa panagsumpaki sa balaod. Bisan unsang legal nga aksyon nga gidala sa pagpatuman niini nga Kasabutan o may kalabutan sa seminary pagadad-on sa estado o sa mga federal court nga nahimutang sa Lalawigan sa Salt Lake, Utah, USA, ug sa ingon ikaw miuyon ug mipaubos ngadto sa personal nga hurisdiksyon sa maong mga korte. Kon dunay bisan unsang probisyon niining Kasabutan nga wala masubay sa balaod, dili balido, o dili mapatuman sa kinatibuk-an o kabahin niini, ang nahibiling mga probisyon dili maapektuhan gawas kon among matino nga ang dili balido o dili mapatuman nga probisyon usa ka importante nga bahin sa Kasabutan, nga sa maong kaso mahimong kami, sa kaugalingon namong diskresyon, mousab sa Kasabutan.

Kon ikaw adunay mga pangutana o mga problema kalabut niining Kasabutan [Agreement], palihug i-email ang imong mga problema sa siregistration@ldschurch.org, o kontaka ang inyong lokal nga administrador sa seminary.